


Na ho na le ya tshwanang le nna?



Fred Strydom


Jess Jardim-Wedepohl

Stephen Wallace

*Na ho na le ya
tshwanang le nna?*

Bukaena ke ya:







Every child should own a hundred books by the age of five. To that end, Book Dash gathers creative professionals who volunteer to create new, African storybooks that anyone can freely translate and distribute. To find out more, and to download beautiful, print-ready books, visit bookdash.org.

Illustrated by Jess Jardim-Wedepohl

Written by Fred Strydom

Designed by Stephen Wallace

with the help of the Book Dash participants in Johannesburg on 27 June 2015.

Translated by Bangula Lingo Centre cc.

ISBN: 978-1-928365-19-8

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices: You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

Na ho na le ya tshwanang le nna?




Fred Strydom

Jess Jardim-Wedepohl

Stephen Wallace


Ke aipotsa hore na e be kaekaelefatsheng
ho na le eo e kang ke nna.




Ya tshwanang le nna.




Ya buang jwalo ka nna.



Ya nang le meriri e harahaneng.



Motho ya nang le mahlo
le ditsebetsekangtsa ka.



Ya bileng a tshehajwalo ka nna.



Ya ka etsang seo ke se etsang...






... mme ya kekeng a etsa seo nkekeng ka se etsa.



Ke shebile ka ba ka shebisisahohle
ho fumana eo e kang ke nna.

Ke tsamailephakeng ka sheba le ka moradifate.






Ka potoloha, mme ka shebahodimo le tlase...

... sefahleho se seng le seng.



Ha nka ka fumana mang kapa mang ya
tshwanang le nnadibakengtsohle.



Ke tshwana ke le mong feelalefatsheng!
Ke kgethehile, eo ke nnete feela!



Empa tjhe, e se nnafeela, na ha o bone jwalo?
Le *wena* o tshwana o le mong feela



